

NINJA[®] Foodi[®]

SmartLid Multi-Cooker

OL750EU

UPUTSTVO



Hvala vam

na kupovini Ninja® Foodi® Max SmartLid Multi-Cooker-a

ZABILJEŽITE OVU INFORMACIJU

Broj modela: _____

Serijski broj: _____

Datum kupovine: _____
(Sačuvajte račun)

Mjesto kupovine: _____

SAVJET: Možete pronaći model i serijski broj na QR kod naljepnici na zadnjem dijelu uređaja, pored strujnog kabela.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napon: 230V~, 50Hz

Snaga: 1760W

Zapremina: 7.5L

Grupa fluida: 2

Radni pritisak: 40 kPa

Maksimalni pritisak (PS): 90 kPa




Ova oznaka ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati sa ostalim kućnim otpadom. Kako bi se spriječilo moguće oštećenje životne sredine ili zdravlja ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte odgovorno kako bi se promovisala održiva ponovna upotreba materijala. Za povrat korištenog uređaja, koristite sisteme za povrat i sakupljanje ili kontaktirajte prodavca gdje je ovaj proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod za bezbjednu reciklažu.

VAŽNE MJERE PREDOSTROŽNOSTI

SAMO ZA KUĆNU UPOTREBU • PAŽLJIVO PROČITAJTE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE

⚠ UPOZORENJE

- 1 Da biste eliminisali rizik od gušenja kod male djece, odmah bacite sve ambalažne materijale nakon raspakivanja
- 2 Ovaj aparat mogu koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe koje nemaju iskustva ili znanja, ukoliko su pod nadzorom i instrukcijama o sigurnom korištenju aparata i razumiju opasnosti koje uključuje.
- 3 **NE** postavljajte aparat na tople površine, uključujući na ili blizu plinskog ili električnog šporeta, ili u zagrijanu rernu.
- 4 Prilikom korištenja aparata, obezbijedite najmanje 15 cm prostora iznad i sa svih strana za cirkulaciju vazduha.
- 5 **UVIJEK** podižite poklopac držeći ručku na prednjoj strani aparata. **NE** podižite poklopac sa strane jer će se osloboditi vrela para.
- 6 **NE** pokušavajte da otvorite poklopac tokom ili nakon kuhanja pod pritiskom dok se sav unutrašnji pritisak ne oslobodi kroz ventil za oslobađanje pritiska, i dok se aparat ne ohladi. Otvorite poklopac brzo kako biste izbjegli ponovno stvaranje pritiska unutar posude.
- 7 Ako poklopac ne može da se otključa, to znači da aparat još uvijek ima pritisak. Preostali pritisak može biti opasan. Pustite aparat da prirodno oslobodi pritisak ili pritisnite dugme za oslobađanje pare kako bi se oslobodila para. Pazite da ne dođete u kontakt sa oslobađajućom parom kako biste izbjegli opekotine ili povrede. Kada para bude oslobodena, kontrolni panel će pokazati "OPN LID", što znači da možete otvoriti poklopac. Ako para ne izlazi kada pomjerite ventil za oslobađanje pritiska na otvoreni položaj, isključite aparat iz struje i pustite ga da prirodno oslobodi pritisak.
- 8 Držite aparat i njegov kabl van domašaja djece. **NE** dozvoljavajte djeci da se igraju ili koriste aparat. Potreban je stalni nadzor kada se koristi u blizini djece.
- 9 Prosuta hrana može izazvati ozbiljne opekotine. **NE** dozvolite da kabl visi preko ivica stolova ili radnih površina, niti da aparat bude postavljen na ili blizu toplih površina, na plinskom ili električnom šporetu, ili staklenoj ploči, niti u zagrijanoj rerni.
- 10 **NE** koristite aparat bez postavljene posude za kuhanje.
- 11 **NIKADA** ne povezujte ovaj aparat na eksterni tajmer ili odvojeni sistem za daljinsko upravljanje.
- 12 Prije postavljanja uklonjive posude za kuhanje u bazu kuhala, obavezno obrišite posudu i bazu mekom krpom kako biste ih osušili.
- 13 Kada je uklonjiva posuda prazna, **NE** zagrijavajte je duže od 10 minuta. Time možete oštetiti površinu za kuhanje.
- 14 **NE** koristite ovaj aparat za prženje u dubokom ulju.
- 15 **NE** pokrivajte ventile za pritisak.
- 16 **NE** pržite sa uljem dok kuhate pod pritiskom.





- 17** Budite oprezni prilikom prženja mesa i prženja na ulju. Držite ruke i lice dalje od uklonjive posude za kuhanje, posebno kada dodajete nove sastojke, jer vrelo ulje može prskati.
- 18** Ovaj aparat je namijenjen samo za kućnu upotrebu. **NE** koristite ovaj aparat za bilo šta drugo osim za njegovu namjenu. **NE** koristite ga u pokretnim vozilima ili čamcima. **NE** koristite ga na otvorenom. Nepravilna upotreba može izazvati povrede.
- 19** Namijenjeno za upotrebu na radnim površinama. Obavezno osigurajte da je površina ravna, čista i suva. **NE** postavljajte aparat blizu ivice radne površine tokom rada. **NE** postavljajte aparat na električni šporet.
- 20** **NE** koristite aparat ako je kabl ili utikač oštećen. Redovno pregledajte aparat i kabl. Ako aparat ne funkcioniše pravilno ili je na bilo koji način oštećen, odmah prekinite upotrebu i kontaktirajte korisnički servis.
- 21** **UVIJEK** osigurajte da je aparat pravilno sastavljen prije upotrebe.
- 22** Prije upotrebe **UVIJEK** provjerite ventil za oslobađanje pritiska i plovni ventil zbog eventualnih začepljenja ili prepreka, i očistite ih ako je potrebno. Namirnice poput sosova od jabuke, brusnica, bisernog ječma, ovsene kaše ili drugih žitarica, graška, testenina, rabarbare ili špageta mogu pjeniti i prskati tokom kuhanja pod pritiskom, što može dovesti do začepljenja ventila za oslobađanje pritiska. Ove i slične namirnice koje se šire (poput suvog povrća, pasulja, žitarica i pirinča) ne bi trebalo kuhati pod pritiskom, osim kada slijedite recept Ninja® Foodi®.
- 23** Kada kuhate pod pritiskom namirnice koje se šire (poput suvog povrća, pasulja, žitarica, pirinča itd.) **NE** punitе posudu više od polovine, ili kako je drugačije navedeno u receptu Ninja® Foodi®.
- 24** **NE** pokrivajte gornji ventil za unos vazduha niti zadnji ventil za izduvavanje vazduha dok je poklopac zatvoren. To može spriječiti ravnomjerno kuhanje i oštetiti aparat ili dovesti do pregrijavanja.
- 25** Da biste spriječili rizik od eksplozije i povreda, koristite samo silikonski prsten Foodi® SmartLid Multi-Cooker-a. Uvjerite se da je silikonski prsten pravilno postavljen i da je poklopac pravilno zatvoren prije upotrebe. **NE** koristite prsten ako je pocijepan ili oštećen. Zamijenite silikonski prsten prije upotrebe.
- 26** **NE** koristite dodatke koji nisu preporučeni ili prodati od strane SharkNinja. **NE** postavljajte dodatke u mikrotalasnu rernu, toster, konvekcijsku rernu ili običnu rernu, ili na keramičku ploču, električnu spiralu, plinski šporet ili roštilj na otvorenom. Upotreba dodataka koje SharkNinja ne preporučuje može izazvati požar, električni udar ili povrede.
- 27** **UVIJEK** pratite maksimalne i minimalne količine tečnosti navedene u uputstvima i receptima.
- 28** Da biste izbjegli moguće oštećenje parom, postavite aparat dalje od zidova i ormarića tokom upotrebe.
- 29** **NIKADA** ne koristite opciju **SPORO KUHANJE** bez hrane i tečnosti u uklonjivoj posudi za kuhanje.
- 30** **NE** pomjerajte aparat dok je u upotrebi. Pomjerajte aparat samo kada je klizač u položaju **PRITISAK** kako biste spriječili neplanirano otvaranje poklopca.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA





- 31** Spriječite kontakt hrane sa grijanim elementima. **NE** prepunjavajte posudu i korpu Cook & Crisp iznad MAX oznake. Prepunjavanje može izazvati lične povrede, štetu na imovini ili ugroziti bezbjednost upotrebe aparata.
- 32** **NE** koristite ovaj aparat za kuhanje instant pirinča.
- 33** Napon u električnim utičnicama može varirati, što može uticati na rad vašeg proizvoda. Da biste spriječili moguću bolest, koristite sondu kako biste provjerili da li je vaša hrana skuhana na preporučenim temperaturama.
- 34** Ako aparat ispusti crni dim, odmah ga isključite iz struje i sačekajte da dim prestane prije nego što uklonite posudu za kuhanje i korpu Cook & Crisp ili tanjir.
- 35** **NE** dodirujte vruće površine. Površine aparata su vruće tokom i nakon rada. Da biste spriječili opekotine ili povrede, **UVIJEK** koristite zaštitne rukavice ili izolovane rukavice za rernu i koristite dostupne ručke i dugmad.
- 36** Potrebna je izuzetna pažnja prilikom pomjeranja aparata koji sadrži vruće ulje ili druge vruće tečnosti i/ili ako je kuhalo pod pritiskom. Nepravilna upotreba, uključujući pomjeranje kuhala, može izazvati lične povrede poput ozbiljnih opekotina. Kada koristite ovaj aparat za kuhanje pod pritiskom, obavezno zatvorite i zaključajte poklopac prije upotrebe. Hrana je pod velikim pritiskom tokom kuhanja pod pritiskom. Nepridržavanje svih uputstava o pravilnoj upotrebi proizvoda može rezultirati nenamjernim kontaktom sa vrućom hranom ili tečnostima pod pritiskom, što može izazvati ozbiljne opekotine.
- 37** Tokom rada aparata, vruća para se oslobađa kroz otvor za ispuštanje vazduha. Postavite aparat tako da otvor nije usmjeren ka električnom kablju, utičnicama, ormarićima ili drugim uređajima. Držite ruke i lice na sigurnoj udaljenosti od otvora.
- 38** **NE** petljajte, ne rastavljajte niti uklanjajte plovni ventil ili sklop za oslobađanje pritiska.
- 39** Kada koristite opciju **SPORO KUHANJE**, **UVIJEK** držite poklopac zatvorenim.
- 40** Ozbiljne opekotine mogu nastati od pare i vruće hrane unutar unutrašnje posude. **UVIJEK** držite ruke, lice i druge dijelove tijela dalje od ventila za oslobađanje pritiska prije i tokom oslobađanja pritiska, kao i prilikom otvaranja poklopca nakon kuhanja.
- 41** Posuda za kuhanje, korpa Cook & Crisp ili tanjir i reverzibilni nosač postaju izuzetno vrući tokom kuhanja. Izbjegavajte vruću paru i vazduh prilikom uklanjanja posude za kuhanje i korpe Cook & Crisp ili tanjira iz aparata, i **UVIJEK** ih postavite na površinu otpornu na toplotu nakon uklanjanja. **NE** dodirujte dodatke tokom ili neposredno nakon kuhanja.
- 42** Uklonjiva posuda za kuhanje može biti izuzetno teška kada je puna sastojaka. Obratite pažnju prilikom podizanja posude iz baze kuhala.
- 43** **NE** dodirujte dodatke, uključujući sondu (ako je model sadrži), tokom ili neposredno nakon kuhanja, jer postaju izuzetno vrući tokom kuhanja. Da biste spriječili opekotine ili povrede, **UVIJEK** budite oprezni prilikom rukovanja aparatom. Koristite dugačke pribore i zaštitne rukavice.
- 44** Djeca ne bi trebalo da čiste aparat niti da obavljaju korisničko održavanje.
- 45** Ostavite aparat da se ohladi prije čišćenja, rastavljanja, postavljanja ili uklanjanja dijelova i skladištenja.
- 46** Da biste isključili aparat, isključite ga, a zatim izvucite iz utičnice kada ga ne koristite i prije čišćenja.
- 47** **NE** čistite metalnim suđerima za ribanje. Komadići mogu otpasti i doći u kontakt sa električnim dijelovima, što može izazvati rizik od električnog udara.



48 Pogledajte odjeljak o čišćenju i održavanju za redovno održavanje aparata.

49 NIKADA ne stavljajte bazu kuhala, digitalnu sondu za kuhanje ili poklopac sonde (ako je model sadrži) u mašinu za sudove niti ih potapajte u vodu ili bilo koju drugu tečnost.



Označava da treba pročitati i pregledati uputstva kako biste razumjeli rad i upotrebu proizvoda.



Ova oznaka ukazuje na prisustvo opasnosti koja može izazvati lične povrede, smrt ili značajnu štetu na imovini ako se upozorenje povezano s ovim simbolom ignoriše.



Vodite računa da izbjegnute kontakt s vrućim površinama. Uvijek koristite zaštitu za ruke kako biste izbjegli opekotine.





Samo za unutrašnju i kućnu upotrebu.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

DIJELOVI I DODATNA OPREMA


Uključena dodatna oprema

Dvoslojni
reverzibilni nosač




Višenamjenska posuda

Korpa Cook & Crisp



Odvojivi difuzor




Uklonjiva posuda za
kuhanje od 7,5L




Digitalna sonda za
kuhanje

Poklopac kuhala



Poklopac kuhala




Skladišni pretinac
za sondu

Kontrolna
tabla

Baza kuhala

Ručka
poklopca



Skladišni
pretinac
za sondu

NAPOMENA: U ovom proizvodu se može koristiti samo silikonski prsten specifičan za SmartLid multicookere. Ostali silikonski prstenovi za multicookere ili konkurentski prstenovi ne mogu se koristiti.

Poklopac
kuhala

Anti-clog
čep

Grijni element 

Metalni pinovi

Čep za
sondu 

Silikonski prsten

Otvor za izlaz
vazduha


Sakupljač
kondenzacije

Ventil za
oslobađanje
pritiska

Poklopac
jedinice

UPUTE ZA MONTAŽU DODATNE OPREME

KORPA COOK & CRISP



- 1 Da biste uklonili difuzor radi čišćenja, povucite peraje difuzora iz žljeba na korpi, zatim čvrsto povucite difuzor nadole.


NAPOMENA: Difuzor pomaže u protoku vazduha i uvijek ga treba postaviti na korpu prije upotrebe.

- 2 Da biste sastavili korpu Cook & Crisp, postavite korpu na vrh difuzora i čvrsto pritisnite.

DVOSLOJNI REVERZIBILNI NOSAČ


Viši položaj

Pecite piletinu, odreske, ribu i drugo.




Niži položaj

Dinstajte povrće.



Dvoslojna montaža

Povećajte kapacitet kuhanja kuhanjem na oba nivoa.




- 1 Postavite reverzibilni nosač u donji položaj (kao što je prikazano iznad) i stavite ga u posudu za kuhanje. Zatim stavite sastojke na donji sloj.
- 2 Ako vam je potreban dodatni sloj, dodajte gornji nosač tako što ćete ga postaviti preko ručki donjeg nosača, kao što je prikazano iznad. Stavite preostale sastojke na gornji sloj.

KORIŠTENJE SMARTLID KLIZAČA

Klizač vam omogućava da prelazite između režima kuhanja i obavještava poklopac koju funkciju koristite:


- Pritisak
- Combi-Steam režim
- Prženje na pari/Kuhanje



KAKO OTVORITI I ZATVORITI POKLOPAC

Koristite ručku koja se nalazi iznad klizača za otvaranje i zatvaranje poklopca u svakom trenutku. Poklopac možete otvoriti i zatvoriti kada je klizač u režimu COMBI-STEAM ili AIR FRY/COOKER. Kada je klizač u položaju PRITISAK, poklopac se ne može otvoriti. Ako u aparatu nema pritiska, pomjerite klizač u COMBI-STEAM režim ili AIR FRY/COOKER položaj da biste otvorili poklopac.

NAPOMENA: Poklopac se neće otključati dok aparat potpuno ne oslobodi pritisak. Smart klizač se neće pomjeriti u desno dok se aparat potpuno ne oslobodi pritiska. Aparat će prikazati "OPN LID" kada je pritisak oslobođen.



UVIJEK podižite poklopac držeći ručku na prednjoj strani aparata. **NE** podižite poklopac sa strane jer će se osloboditi vrela para.

KORIŠTENJE KONTROLNE TABLE

FUNKCIJE KUHANJA:

KUHANJE POD PRITISKOM: Kuhajte hranu brzo dok zadržavate sočnost.

NAPOMENA: Za detalje o tri načina za automatsko oslobađanje pritiska, pogledajte stranicu 80.

OBROCI NA PARI: Pripremajte kompletne obroke jednim pritiskom na dugme.

PRŽENJE NA PARI: Sočno iznutra, hrskavo spolja. Idealno za velike komade mesa ili ribe i svježe povrće.

PEČENJE NA PARI: Pecite mekane kolače i slatke poslastice.

HLJEB NA PARI: Dizanje i pečenje u jednoj posudi. Hrskav spolja, mek iznutra.

PRŽENJE NA PARI: Dajte hrani hrskavost sa malo ili nimalo ulja.

ROŠTILJ: Koristite visoke temperature za karamelizaciju i pečenje hrane.

PEČENJE: Koristite uređaj kao rernu za pečenje i druge poslastice.

DEHIDRACIJA: Dehidrirajte meso, voće i povrće za zdrave grickalice.

DIZANJE TESTA: Stvorite idealno okruženje za odmaranje i dizanje testa.

PEČENJE/PRŽENJE: Koristite aparat kao šporet za prženje mesa, dinstanje povrća, kuhanje sosova i još mnogo toga.

KUHANJE NA PARI: Pažljivo kuhajte delikatne namirnice na visokoj temperaturi.

SPORO KUHANJE: Kuhajte hranu na nižoj temperaturi tokom dužeg vremenskog perioda.

JOGURT: Pastrizujte i fermentišite mlijeko za kremasti domaći jogurt.

ODRŽAVANJE TOPLINE: Kada koristite paru, sporo kuhanje ili pritisak, aparat će se automatski prebaciti na održavanje topline na kraju ciklusa. Pritisnite dugme za ODRŽAVANJE TOPLINE da isključite ovu funkciju.

NAPOMENA: Ako aparat radi manje od jednog sata, sat će odbrojavati minute i sekunde. Ako radi duže od jednog sata, sat će odbrojavati samo minute. Ova funkcija će se isključiti nakon 12 sati.

RADNA DUGMAD:

SMARTLID KLIZAČ: Dok pomjerate klizač, dostupne funkcije za svaki režim će se osvijetliti.

TOČAK: Kada izaberete režim, koristite točak da biste prelistali dostupne funkcije dok željena funkcija ne bude istaknuta.

LIJEVE STRELICE: Pritisnite ove strelice da biste odabrali temperaturu kuhanja. Koristite ih također za podešavanje unutrašnjeg rezultata kada koristite PRESET i MANUAL dugmad.

DESNE STRELICE: Pritisnite ove strelice da biste odabrali vrijeme kuhanja. Koristite ih da podesite tip hrane kada koristite PRESET.

PRESET: Prebacuje ekran za podešavanje sonde, tipa hrane i unutrašnjeg rezultata prema PRESET temperaturama. Preset opcija nije dostupna za funkcije Dehydrate, Prove, Steam, Slow Cook, Yogurt, Steam Bake i Steam Bread.


MANUAL: Prebacuje ekran za ručno podešavanje unutrašnjeg rezultata sonde. MANUAL opcija nije dostupna za funkcije Dehydrate, Prove, Steam, Slow Cook, Yogurt, Steam Bake i Steam Bread.

START/STOP dugme: Pritisnite da biste započeli kuhanje. Pritiskom na dugme tokom kuhanja zaustaviti ćete trenutnu funkciju kuhanja.

⏻ (POWER): Dugme za uključivanje i isključivanje aparata i zaustavlja sve režime kuhanja.

PRIJE PRVE UPOTREBE


- 1 Uklonite i bacite sav materijal za pakovanje, naljepnice i trake sa uređaja.
- 2 Obratite posebnu pažnju na operativna uputstva, upozorenja i važne mjere predostrožnosti kako biste izbjegli povrede ili oštećenje imovine.
- 3 Operite silikonski prsten, uklonjivu posudu za kuhanje, korpu Cook & Crisp, reverzibilni nosač, višenamjensku posudu i sakupljač kondenzacije u toploj vodi sa sapunom, a zatim ih temeljno isperite i osušite. **NIKADA** ne čistite bazu kuhala, digitalnu sondu za kuhanje ili poklopac sonde (ako je uključen) u mašini za suđe.
- 4 Silikonski prsten je reverzibilan i može se umetnuti u bilo kojem smjeru. Umetnite silikonski prsten oko vanjske ivice nosača silikonskog prstena na donjoj strani poklopca. Uvjerite se da je potpuno umetnut i da leži ravno ispod nosača silikonskog prstena.
- 5 Koristite pribor sa dugom drškom i zaštitne rukavice ili izolirane rukavice za rernu prilikom uklanjanja hrane.



POSTAVLJANJE SAKUPLJAČA KONDENZACIJE



Da biste postavili sakupljač kondenzacije, gurnite ga u prorez na bazi kuhala. Izvucite ga kako biste ga oprali ručno nakon svake upotrebe.

NAPOMENA: Obavezno ispraznite višak vode koji se prikupi u sakupljaču kondenzacije nakon kuhanja.



UKLANJANJE I PONOVO POSTAVLJANJE ANTI-CLOG

Anti-clog čep štiti unutrašnji ventil poklopca pod pritiskom od začepljenja i štiti korisnike od mogućeg prskanja hrane. Treba ga čistiti nakon svake upotrebe pomoću četke za čišćenje. Da bi ste ga uklonili, držite anti-clog čep između palca i savijenog kažiprsta, zatim okrenite zglobov u smjeru kazaljke na satu. Da biste ga ponovo postavili, postavite ga na mjesto i pritisnite nadole. Uvjerite se da je anti-clog čep u ispravnom položaju prije upotrebe aparata.



NAPOMENA: Prije svake upotrebe, uvjerite se da je silikonski prsten pravilno postavljen u nosač silikonskog prstena i da je anti-clog čep pravilno postavljen na ventil za oslobađanje pritiska.

KORIŠTENJE NINJA® FOODI® DIGITALNE SONDE ZA KUHANJE


VAŽNO: Digitalna sonda za kuhanje i kabl će biti vrući tokom i nakon kuhanja. Budite oprezni prilikom uklanjanja sonde iz hrane.

Prije upotrebe


Sonda vam omogućava da precizno kontrolirate temperaturu hrane tokom kuhanja. Evo kako se koristi:

- 1 Pritisnite donji dio pregrade za skladištenje sa desne strane uređaja da biste je oslobodili. Zatim odmotajte kabl iz pregrade i izvadite sondu.
- 2 Uklonite poklopac sa utičnice unutar poklopca na donjoj desnoj strani, zatim priključite sondu u utičnicu. Čvrsto gurnite sondu dok ne klikne na mjesto i ne može više da uđe u utičnicu. Poklopac stavite u pregradu za skladištenje i vratite pregradu na stranu uređaja.

NEMOJTE izgubiti poklopac sonde, jer uređaj neće funkcionisati bez njega.



- 3 Aktivacija sonde: Kada je sonda priključena, dugmad PRESET i MANUAL za sondu će se osvijetliti (ako su dostupna za odabranu funkciju). Odaberite željenu funkciju kuhanja i temperaturu.



NAPOMENA: Nema potrebe da podešavate vrijeme kuhanja jer će aparat automatski isključiti grijači element i obavijestiti vas kada je hrana gotova.

- 4 Korištenje PRESET funkcije: Pritisnite PRESET i koristite strelice sa desne strane ekrana da biste izabrali željeni tip hrane, a strelice sa lijeve strane ekrana da biste podesili unutrašnji rezultat kuhanja (od Rare do Well Done).

NAPOMENA: Ako kuhate različite vrste mesa ili iste vrste na različite temperature, pogledajte sljedeću stranicu za detalje o programiranju.

NAPOMENA: U režimu kuhanja pod pritiskom možete podesiti samo opcije "Well" i "Shred" za PRESET. Koristite strelice sa lijeve strane da biste prelazili između ova dva podešavanja.

Ako koristite opciju Manual, pritisnite MANUAL i koristite preporučene unutrašnje temperature kuhanja navedene ispod za funkcije koje nisu povezane sa kuhanjem pod pritiskom.


VRSTA HRANE:	PREPORUČENE TEMPERATURE ZA KUHANJE:
Riba:	Medium Rare (50°C)
	Medium (55°C)
	Medium Well (60°C)
	Well Done (65°C)
Piletina/Ćurka:	Well Done (75°C)
	Shred (107°C)
Svinjetina:	Medium (55°C)
	Medium Well (65°C)
	Well Done (70°C)
Govedina/Jagnjetina:	Rare (50°C)
	Medium Rare (55°C)
	Medium (60°C)
	Medium Well (65°C)
Govedina/Svinjetina:	Well Done (70°C)
	Shred (113°C)

- 5 Postavite dodatak potreban za odabranu funkciju kuhanja u uređaj.

NAPOMENA: Podešene temperature za GOVEDINU, RIBU i SVINJETINU su niže od uobičajenih preporuka jer će uređaj tokom procesa kuhanja automatski podići temperaturu za dodatnih 5°C.

UPOTREBA NINJA® FOODI® DIGITALNE SONDE ZA KUHANJE

- 6 Ubacite sondu horizontalno u centar najdebljeg dijela mesa ili mesa. **Pogledajte tabelu na sljedećoj stranici za dodatne upute o postavljanju sonde.**
- 7 Stavite hranu sa umetnutom sondom u uređaj i zatvorite poklopac.



NAPOMENA: Provjerite da kabl sonde ne visi izvan uređaja/poklopca.

- 8 Uređaj će automatski prestati s radom kada se željeni rezultat skoro postigne, jer uzima u obzir nastavak kuhanja. Izvadite hranu iz uređaja odmah kako biste spriječili prekuhavanje.
- 9 Meso će nastaviti da se kuha još 3-5 minuta dok ne postigne postavljeni rezultat. Ovo je važan korak, jer preskakanje faze odmora može dovesti do toga da hrana izgleda "manje" kuhana. Vrijeme dodatnog kuhanja varira u zavisnosti od veličine, vrste i dijela mesoa.

SCENARIJI KUHANJA:

Kuhanje 2 ili više komada mesa iste veličine, ali na različitim nivoima kuhanja:

- Podesite funkciju Preset na najviši željeni nivo kuhanja.
- Ubacite sondu u meso koje treba biti skuhanu na viši nivo.
- Stavite meso u uređaj i pokrenite program kuhanja. Kada na displeju bude prikazan niži željeni nivo kuhanja, izvadite meso bez sonde.
- Nastavite da kuhate preostalo meso dok ne postigne sljedeći željeni nivo kuhanja.

NAPOMENA: Da biste provjerili unutrašnju temperaturu drugih komada proteina, pritisnite i držite dugme MANUAL te umetnite sondu u svaki komad mesa.

NAPOMENA: Sonda će biti VRUĆA. Koristite rukavice za pećnicu ili hvataljke da biste izvadili sondu iz hrane.

Kuhanje 2 ili više komada mesa različite veličine:

- Ubacite sondu u manji komad mesa i koristite funkciju Preset da izaberete nivo kuhanja.
- Kada je to meso gotovo, izvadite ga iz uređaja.
- Koristeći zaštitne rukavice, prebacite sondu u veći komad mesa i koristite strelice sa lijeve strane displeja da odaberete njegov nivo kuhanja.




Kuhanje 2 ili više različitih vrsta mesa:

- Ubacite sondu u meso sa nižim željenim nivoom kuhanja.
- Koristite funkciju Manual da izaberete željenu unutrašnju temperaturu.
- Kada je meso gotovo, izvadite ga iz uređaja.
- Koristeći zaštitne rukavice, prebacite sondu u drugi komad mesa i koristite funkciju Manual da odaberete željenu unutrašnju temperaturu.

KORIŠTENJE VAŠEG NINJA® FOODI® MAX SMARTLID MULTI-COOKER-A

KAKO ISPRAVNO UBACITI SONDU

NAPOMENA: NE koristite sondu za zamrznute proteine ili za komade mesa tanje od 1,5 cm.


VRSTA HRANE:	POSTAVLJANJE	PRAVILNO	NEPRAVILNO
Odresci Svinjski kotleti Jagnjeći kotleti Pileća prsa Pljeskavice Fileti Ribljí fileti	• Ubacite sondu horizontalno u centar najdebljeg dijela mesa. • Uvjerite se da je sonda blizu (ali ne u kontaktu sa) kosti i dalje od masti ili žilavih dijelova. • Uvjerite se da je vrh sonde ravan i umetnut pravo u centar mesa, a ne pod uglom prema dnu ili vrhu mesa. NAPOMENA: Najdeblji dio fileta možda nije u centru. Važno je da vrh sonde dosegne ovaj dio kako bi se postigli željeni rezultati.		
Cijela piletina:	• Ubacite sondu horizontalno u najdeblji dio grudi, paralelno s kostima, ali ne u kontaktu sa kostima. • Uvjerite se da vrh sonde dosegne centar najdebljeg dijela grudi i da ne prolazi kroz grudi u unutrašnju šupljinu.		

KORIŠTENJE VAŠEG NINJA® FOODI® MAX SMARTLID MULTI-COOKER-A


TEST VODE: POČETAK KUHANJA POD PRITISKOM

Preporučuje se da korisnici koji prvi put koriste uređaj izvrše test vode kako bi se upoznali sa kuhanjem pod pritiskom.

- 1 Postavite posudu u bazu kuhala i dodajte 750 ml vode sobne temperature u posudu.



- 2 Zatvorite poklopac i pomjerite klizač u položaj PRITISAK.



- 3 Uvjerite se da je ventil za oslobađanje pritiska u položaju **SEAL (ZATVORENO)**.



SEAL
za funkcije pod
pritiskom




VENT
za sve ostale funkcije
i sve ostale položaje
klizača

NAPOMENA: Ventil će biti labav kada je potpuno postavljen. Nemojte forsirati ventil preko ivice.

- 4 Koristite točkić da biste izabrali opciju QUICK RELEASE (BRZO OSLOBAĐANJE). Aparat će se automatski podesiti na visoki pritisak (Hi). Pomoću desne strelice na dole, podesite vrijeme na 2 minute. Pritisnite dugme START/STOP da biste započeli proces.

QUICK RELEASE



- 5 Na ekranu će se prikazati "PrE" i traka napretka koja pokazuje da uređaj stvara pritisak. Kada uređaj bude potpuno pod pritiskom, odbrojanje vremena će početi.



NAPOMENA: Vrijeme potrebno za postizanje pritiska će varirati u zavisnosti od količine i temperature sastojaka, kao i od odabranog nivoa pritiska.

- 6 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zapištati i prikazati "End", nakon čega će automatski osloboditi pritisak. Zvučno upozorenje će se oglasiti, ukazujući da će ventil za oslobađanje pritiska uskoro otvoriti. Kada se ventil otvori, para će izaći iz njega. Kada uređaj prikaže "OPN Lid", pomjerite klizač udesno da otključate poklopac, a zatim otvorite poklopac.



NAPOMENA: Uređaj će automatski preći u režim KEEP WARM (ODRŽAVANJE TOPLINE) i grijaći element će ostati uključen.

OSLOBAĐANJE PRITISKA AUTOMATSKI


PRIRODNO OSLOBAĐANJE (NATURAL):

Preporučuje se za veće komade mesa koji zahtijevaju dodatno vrijeme za kuhanje. Aparat će se isključiti, ali će hrana unutra nastaviti da se kuha. Uređaj će prirodno osloboditi pritisak nakon što se vrijeme kuhanja završi i uređaj se ohladi.

BRZO OSLOBAĐANJE (QUICK): Koristi se za manje komade hrane ili sastojke koji su osjetljivi na prekuhavanje. **NE** koristite brzo oslobađanje kada kuhate škrobne ili pjenaste namirnice. Za brzo oslobađanje, izaberite ovu opciju prije nego što počnete sa kuhanjem pod pritiskom.

ODLOŽENO OSLOBAĐANJE (DELAYED):

Korisno je za recepte koji zahtijevaju više vremena pod pritiskom nakon što je kuhanje završeno (na primjer, riža i žitarice). Da biste odložili oslobađanje, koristite točkić za izbor ove opcije. Odloženo oslobađanje se automatski postavlja na 10 minuta. Pritisnite dugme Release pressure da biste promijenili vrijeme odloženog oslobađanja. Kada se vrijeme kuhanja završi, uređaj će brzo osloboditi pritisak nakon isteka odloženog vremena.



NAPOMENA: Za veće količine hrane koje zahtijevaju više vremena za oslobađanje pritiska, možete ručno osloboditi pritisak tako što ćete pomjeriti ventil u položaj VENT. Ako se odlučite za ručno oslobađanje, pomjerite ventil za oslobađanje pritiska iz položaja SEAL u položaj VENT, ili pritisnite dugme Release Pressure.

PRITISAK

Dok se pritisak stvara, na kontrolnoj tabli će se prikazati "PrE" i trake napretka. Vrijeme do postizanja pritiska zavisi od količine i temperature sastojaka, kao i tečnosti u posudi. Zbog sigurnosti, poklopac će se zaključati dok uređaj stvara pritisak i neće se otključati dok se pritisak ne oslobodi. Kada uređaj postigne potpuni pritisak, kuhanje će početi i tajmer će krenuti sa odbrojanjem.

KORIŠTENJE FUNKCIJE PRITISKA


Da biste uključili uređaj, priključite naponski kabl u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite dugme .

Pressure

- 1 Stavite sastojke i najmanje 250 ml tečnosti u posudu, kao i bilo koji potreban dodatak. **NE** prepunjavajte posudu iznad linije PRESSURE MAX.


NAPOMENA:

Uređaj neće stvoriti pritisak ako nema dovoljno tečnosti.




NAPOMENA: Kada kuhate rižu, pasulj ili druge sastojke koji se šire, **NE** punite posudu više od polovine.

- 2 Zatvorite poklopac, zatim okrenite ventil za oslobađanje pritiska u položaj SEAL.



- 3 Pomjerite klizač na PRITISAK. Uređaj će se automatski postaviti na prirodno oslobađanje (NATURAL RELEASE). Koristite točkić da biste izabrali između NATURAL RELEASE, QUICK RELEASE ili DELAYED RELEASE. Prikazače se podrazumijevani nivo pritiska i podešavanja vremena. Koristite strelice na lijevoj strani ekrana da birate između visokog (Hi) ili niskog (LO) pritiska.

NAPOMENA: Odloženo oslobađanje pritiska se automatski postavlja na 10 minuta. Ako koristite ovu opciju i želite da promijenite vrijeme, pritisnite dugme Release Pressure da podesite željeno vrijeme.



NATURAL RELEASE
QUICK RELEASE
DELAYED RELEASE

+




- 4 Koristite strelice na desnoj strani ekrana da podesite vrijeme kuhanja u minutama do 1 sat, a zatim u koracima od 5 minuta od 1 do 4 sata.

KORIŠTENJE FUNKCIJA KUHANJA POD PRITISKOM

NAPOMENA: Ako traje 1 sat ili manje, sat će odbrojavati u minutama i sekundama. Ako traje više od 1 sata, sat će odbrojavati samo u minutama.

- 5 Pritisnite START/STOP da biste započeli kuhanje. Uređaj će početi da stvara pritisak. Na ekranu će se prikazati "PrE" i traka napretka. Tajmer će početi da odbrojava kada uređaj postigne pun pritisak.



NAPOMENA: Vrijeme potrebno za stvaranje pritiska varira u zavisnosti od izabranog pritiska, trenutne temperature lonca za kuhanje i temperature/količine sastojaka.

- 6 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će prirodno, brzo ili odloženo osloboditi pritisak, u zavisnosti od vaše selekcije. Ako izaberete ručno oslobađanje pritiska, okrenite ventil za oslobađanje pritiska u položaj VENT kako biste oslobodili paru.

NAPOMENA: Za detalje o tri načina automatskog oslobađanja pritiska, pogledajte stranu 80.

- 7 Uređaj će oglasiti zvučni signal, automatski se prebaciti na režim KEEP WARM, i tajmer će početi da odbrojava vrijeme u režimu zagrijavanja.

NAPOMENA: Nakon završetka kuhanja, možete pritisnuti dugme KEEP WARM da isključite režim zagrijavanja. Ili pritisnite dugme START/STOP.


- 8 Ako koristite brzo ili odloženo oslobađanje pritiska, uređaj će osloboditi pritisak, a zatim se prebaciti na režim zagrijavanja. Ako koristite prirodno oslobađanje pritiska, uređaj će se prebaciti na režim zagrijavanja nakon završetka kuhanja. Uređaj će oglasiti zvučni signal, automatski se prebaciti na režim KEEP WARM, i tajmer će početi da odbrojava vrijeme u tom režimu.
- 9 Kada uređaj prikaže "OPN Lid", pritisak je oslobođen i možete pomjeriti klizač udesno da biste otvorili poklopac.

Da biste uključili uređaj, priključite kabl za napajanje u zidnu utičnicu, a zatim pritisnite dugme .

NAPOMENA: Položaj ventila za oslobađanje pritiska nije bitan. Može biti u položaju SEAL ili VENT.


Kuhanje na pari

- 1 Koristeći Ninja® višenamjensku posudu, dodajte sastojke prema receptu. Stavite posudu na preokretni stalak (kao što je prikazano u donjem položaju). Provjerite da li u loncu ima tečnosti za stvaranje pare, a zatim stavite stalak i posudu u lonac. Zatvorite poklopac.



NAPOMENA: Za dodatni kapacitet koristite gornji sloj. Pogledajte stranicu 73 za dvostruku montažu polica na dva nivoa.

- 2 Pomjerite klizač na COMBI-STEAM mod. Funkcija će se automatski postaviti na STEAM MEALS. Prikazaće se podrazumijevana podešavanja temperature i vremena. Koristite strelice gore i dolje sa lijeve strane ekrana da biste izabrali temperaturu u koracima od 5°C između 150°C i 240°C.



- 3 Koristite strelice gore i dolje sa desne strane ekrana da podesite vrijeme kuhanja u minutnim koracima do 1 sat.

- 4 Pritisnite START/STOP da biste započeli kuhanje.


- 5 Na ekranu će se prikazati "PrE" i traka napetka koja pokazuje da uređaj stvara paru. Vrijeme potrebno za stvaranje pare zavisi od količine sastojaka u loncu.

- 6 Kada uređaj dostigne odgovarajući nivo pare, na ekranu će se prikazati podešena temperatura, a tajmer će početi da odbrojava.
- 7 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će oglasiti zvučni signal i prikazati "End" na 5 minuta.

NAPOMENA: Za dodatni kapacitet koristite gornji sloj. Pogledajte stranicu 73 za uputstvo o sastavljanju dvoslojnog reverzibilnog nosača.

Steam Air Fry


- 1 Koristeći bilo koju od posuda – Cook & Crisp košaru ili obrnuti stalak – stavite sastojke prema receptu i stavite ih u lonac. Pobrinite se da u loncu ima tekućine kako bi se stvorila para. Zatvorite poklopac.
- 2 Pomaknite klizač na COMBI-STEAM režim, zatim koristite dugme za odabir STEAM AIR FRY. Zadane postavke temperature i vremena će se prikazati. Upotrijebite strelice gore i dolje s lijeve strane ekrana da odaberete temperaturu u koracima od 5°C, između 150°C i 240°C.



- 3 Koristite strelice gore i dolje s desne strane ekrana da prilagodite vrijeme kuhanja u minutnim intervalima, do 1 sata.
- 4 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 5 Ekran će prikazati "PrE" i trake napretka koje označavaju da uređaj gradi paru. Vrijeme potrebno za stvaranje pare zavisi od količine sastojaka u loncu.




- 6 Kada uređaj dostigne odgovarajući nivo pare, ekran će prikazati postavljenu temperaturu, a tajmer će početi odbrojavati.
- 7 Kada vrijeme kuhanja dosegne nulu, uređaj će zazvoniti i na ekranu će se pojaviti "End" na 5 minuta.




NOTE: Ako vaša hrana zahtijeva više vremena, koristite strelice prema gore s desne strane ekrana da dodate dodatno vrijeme. Uređaj će preskočiti predgrijavanje.

Parno pečenje (Steam Bake)

- 1 Koristeći Ninja® višenamjensku posudu, dodajte sastojke prema receptu. Postavite posudu na reverzibilni nosač (kao što je prikazano u donjem položaju). Uvjerite se da ima tečnosti u posudi kako bi se stvorila para, zatim postavite nosač i posudu u lonac. Zatvorite poklopac.



- 2 Pomjerite klizač u režim COMBI-STEAM, zatim koristite točkić da izaberete opciju STEAM BAKE. Prikazaće se podrazumijevana temperatura. Koristite strelice sa lijeve strane ekrana da izaberete temperaturu u koracima od 5°C između 105°C i 210°C.




- 3 Koristite strelice sa desne strane ekrana da podesite vrijeme kuhanja u minutama, do 1 sat i 15 minuta.
- 4 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 5 Na ekranu će se prikazati "PrE" i traka napretka koja pokazuje da uređaj stvara paru. Vrijeme potrebno za stvaranje pare je 20 minuta.



- 6 Kada se prethodno zagrijavanje završi, na ekranu će se prikazati podešena temperatura, a tajmer će početi sa odbrojavanjem.

- 7 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zapištati i prikazati "End" na 5 minuta.




NOTE: If your food requires more time, use the up arrow to the right of the display to add additional time. The unit will skip preheating.

Parni hljeb (Steam Bread)

- 1 Stavite sastojke zajedno sa odgovarajućim dodatkom u posudu. Uvjerite se da ima tečnosti u posudi kako bi se stvorila para. Zatvorite poklopac.



- 2 Pomjerite klizač u režim COMBI-STEAM, zatim koristite točkič da izaberete opciju STEAM BREAD. Prikazaće se podrazumijevana temperatura. Koristite strelice sa lijeve strane ekrana da izaberete temperaturu u koracima od 5°C između 150°C i 240°C.




- 3 Koristite strelice sa desne strane ekrana da podesite vrijeme kuhanja u minutama, do 1 sat.
4 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.

- 5 Na ekranu će se prikazati "PrE" i traka napretka koja pokazuje da uređaj stvara paru. Vrijeme za stvaranje pare je 15 minuta.



- 6 Kada prethodno zagrijavanje završi, na ekranu će se prikazati podešena temperatura, a tajmer će početi odbrojavanje.
7 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zapištati i prikazati "End" na 2 minuta.



NAPOMENA: Ako vašoj hrani treba više vremena, koristite strelice sa desne strane ekrana da dodate dodatno vrijeme. Uređaj će preskočiti fazu prethodnog zagrijavanja.


KORIŠTENJE FUNKCIJA PRŽENJA NA PARI/KUHANJA

Da biste uključili uređaj, priključite strujni kabel u utičnicu, a zatim pritisnite dugme .


NAPOMENA: Otvaranje poklopca dok koristite funkcije Air Fry, Bake, Grill ili Prove pauziraće odbrojavanje vremena kuhanja. Zatvorite poklopac da biste nastavili.

Prženje zrakom (Air Fry)


- 1 Postavite ili korpu Cook & Crisp ili reverzibilni nosač u posudu. Korpa treba da ima pričvršćen difuzor.



- 2 Dodajte sastojke u korpu Cook & Crisp ili na reverzibilni nosač. Zatvorite poklopac.




- 3 Pomjerite klizač u režim AIR FRY/COOKER, zatim koristite točkić da izaberete opciju AIR FRY. Prikazaće se podrazumijevana temperatura. Koristite strelice sa lijeve strane ekrana da izaberete temperaturu u koracima od 5°C između 150°C i 210°C.



- 4 Koristite strelice sa desne strane ekrana da podesite vrijeme kuhanja u minutama, do 1 sat.
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 6 Tokom kuhanja možete otvoriti poklopac i podići korpu kako biste prodrмали ili promiješali sastojke radi ravnomjernog pečenja. Kada završite, spustite korpu nazad u posudu i zatvorite poklopac. Kuhanje će se automatski nastaviti nakon zatvaranja poklopca.

NAPOMENA: Za najbolje rezultate, preporučuje se da povremeno protresete sastojke tokom prženja zrakom. Otvorite poklopac i podignite korpu kako biste prodrмали ili promiješali sastojke radi ravnomjernog pečenja. Kada završite, vratite korpu u posudu i čvrsto zatvorite poklopac. Kuhanje će se automatski nastaviti nakon zatvaranja poklopca.




- 7 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zapištati, a na ekranu će se 3 puta prikazati "End".




Grilovanje


- 1 Postavite stalak u lonac u viši položaj za grilovanje ili pratite uputstva iz recepta.



- 2 Stavite sastojke na stalak, a zatim zatvorite poklopac.




- 3 Pomjerite klizač na AIR FRY/COOKER, a zatim pomoću dugmeta odaberite GRILL.




NAPOMENA: Nema podešavanja temperature kada koristite funkciju grila, niti je potrebno.

- 4 Koristite strelice gore i dolje sa desne strane ekrana da podesite vrijeme kuhanja u minutnim koracima do 30 minuta.
- 5 Pritisnite START/STOP da biste započeli kuhanje.
- 6 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će treptati sa prikazom "End" tri puta na ekranu.




Pečenje (Bake)

- 1 Stavite dodatke i sastojke u posudu. Zatvorite poklopac.
- 2 Pomjerite klizač u režim AIR FRY/COOKER, zatim koristite točkić da izaberete opciju BAKE. Prikazaće se podrazumijevana temperatura. Koristite strelice sa lijeve strane ekrana da izaberete temperaturu u koracima od 5°C između 120°C i 210°C.




- 3 Koristite strelice sa desne strane ekrana da podesite vrijeme kuhanja u minutama do 1 sat, a zatim u koracima od 5 minuta za vrijeme od 1 do 4 sata.
- 4 Pritisnite START/STOP da započnete pečenje.
- 5 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zapištati i na ekranu će se 3 puta prikazati "End".




Dehidracija (Dehydrate)

- 1 Postavite reverzibilni nosač u posudu u donjem položaju, zatim stavite sloj sastojaka na nosač.




- 2 Držeći gornji sloj za ručke, postavite ga preko reverzibilnog nosača u prikazani položaj. Zatim stavite sloj sastojaka na gornji sloj i zatvorite poklopac.




NAPOMENA: Za kapacitet od 5 nivoa, koristite Dehydrator Stand (prodaje se posebno) direktno u posudi za kuhanje.

- 3 Pomjerite klizač u režim AIR FRY/COOKER, zatim koristite točkić da izaberete opciju DEHYDRATE. Prikazaće se podrazumijevana temperatura. Koristite strelice sa lijeve strane ekrana da izaberete temperaturu u koracima od 5°C između 40°C i 90°C.




- 4 Koristite strelice gore i dole desno od ekrana za podešavanje vremena kuvanja u intervalima od 15 minuta, od 1 do 12 sati.
- 5 Pritisnite START/STOP da započnete pečenje.
- 6 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zapištati i na ekranu će se 3 puta prikazati "End".




Dizanje tijesta (Prove)

- 1 Stavite tijesto u posudu ili korpu Cook & Crisp i zatvorite poklopac.
- 2 Pomjerite klizač u režim AIR FRY/COOKER, zatim koristite toččić da izaberete opciju PROVE. Prikazaće se podrazumijevana temperatura. Koristite strelice sa lijeve strane ekrana da izaberete temperaturu u koracima od 5°C između 25°C i 35°C.




- 3 Koristite strelice sa desne strane ekrana da podesite vrijeme za dizanje tijesta u koracima od 5 minuta, između 20 minuta i 2 sata.
- 4 Pritisnite START/STOP da započnete proces.
- 5 Kada vrijeme za dizanje dostigne nulu, uređaj će zapištati i na ekranu će se 3 puta prikazati "End".



Pečenje/Dinstanje (Sear/Sauté)

- 1 Dodajte sastojke u posudu.
- 2 Pomjerite klizač u režim AIR FRY/COOKER ili otvorite poklopac, zatim koristite toččić da izaberete opciju SEAR/SAUTÉ. Prikazaće se podrazumijevana temperatura. Koristite strelice sa lijeve strane ekrana da izaberete između "LO 1," "2," "3," "4," ili "Hi 5."



NAPOMENA: Podešavanje vremena nije dostupno pri korištenju funkcije pečenja/prženja (Sear/Sauté).

- 3 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.
- 4 Pritisnite START/STOP da biste isključili funkciju SEAR/SAUTÉ. Da biste prešli na drugu funkciju kuhanja, pritisnite START/STOP da biste završili funkciju, zatim koristite klizač i toččić da izaberete željenu funkciju.


NAPOMENA: Ovu funkciju možete koristiti sa otvorenim ili zatvorenim poklopcem.

NAPOMENA: UVIJEK koristite pribor koji ne grebe posudu sa nelepljivim premazom. NE koristite metalni pribor, jer će izgrebati nelepljivu površinu posude.


NAPOMENA: Funkcija SEAR/SAUTÉ će se automatski isključiti nakon 1 sata za podešavanja "4" i "Hi 5", i nakon 4 sata za podešavanja "Lo 1," "2" i "3."

Parenje (Steam)

- 1 Dodajte 250 ml tečnosti (ili količinu navedenu u receptu) u posudu, zatim stavite reverzibilni nosač ili Cook & Crisp korpu sa sastojcima u posudu.



- 2 Pomjerite klizač u režim AIR FRY/COOKER, zatim koristite točkić da izaberete opciju STEAM.




- 3 Koristite strelice sa desne strane ekrana da podesite vrijeme kuhanja u koracima od 5 minuta, do 30 minuta.
- 4 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.

NAPOMENA: Podešavanje temperature nije dostupno pri korištenju funkcije pare.

- 5 Uređaj će započeti prethodno zagrijavanje kako bi doveo tečnost do ključanja. Na ekranu će se prikazati "PrE". Animacija prethodnog zagrijavanja će se prikazivati dok uređaj ne dostigne temperaturu, a zatim će tajmer početi odbrojavanje.




- 6 Kada vrijeme kuhanja dostigne nulu, uređaj će zapištati i "End" će treperiti 3 puta na ekranu.



Sporo kuhanje (Slow Cook)

- 1 Dodajte sastojke u posudu. **NE** punite posudu preko MAX linije.
- 2 Pomjerite klizač u režim AIR FRY/COOKER, zatim koristite točkić da izaberete opciju SLOW COOK. Prikazaće se podrazumijevana temperatura. Koristite strelice sa lijeve strane ekrana da izaberete "Hi", "LO" ili "bUFFet".



- 3 Koristite strelice sa desne strane ekrana da podesite vrijeme kuhanja u koracima od 15 minuta, do 12 sati.
- 4 Pritisnite START/STOP da započnete kuhanje.

NAPOMENA: Vrijeme za režim Slow Cook bUFFet može se podesiti između 2 i 12 sati; vrijeme za režim SLOW COOK HI može se podesiti između 4 i 12 sati.

- 5 Uređaj će automatski preći u režim KEEP WARM (Održavanje topline) i početi odbrojavanje vremena.


NAPOMENA: Nakon završetka kuhanja, možete pritisnuti dugme KEEP WARM da isključite ovaj režim.

Jogurt (Yogurt)

- 1 Dodajte željenu količinu mlijeka u posudu.

NAPOMENA: Ako preferirate pasterizaciju, hlađenje i dodavanje kultura bez korištenja uređaja, preskočite korake 1–9. Umjesto toga, pritisnite TEMP, odaberite "FEr," pritisnite TIME, odaberite željeno vrijeme inkubacije, zatim pritisnite START/STOP za početak.

- 2 Zatvorite poklopac.
- 3 Pomjerite klizač u režim AIR FRY/COOKER, zatim koristite točnik da izaberete opciju YOGURT. Prikazaće se podrazumijevana temperatura. Koristite strelice sa lijeve strane ekrana da izaberete "YGT" ili "FEr".



- 4 Koristite strelice sa desne strane ekrana da podesite vrijeme inkubacije u koracima od 30 minuta, između 6 i 12 sati.

NAPOMENA: Biranje dužeg vremena inkubacije dovodi do jogurta sa izraženijim ukusom i gušćom konzistencijom. Koristite 12 sati za pravljenje jogurta u grčkom stilu.


- 5 Pritisnite START/STOP da započnete pasterizaciju.
- 6 Uređaj će prikazati "boil" tokom pasterizacije. Kada se postigne temperatura za pasterizaciju, uređaj će zapištati i prikazati "COOL".



- 7 Kada se mlijeko ohladi, uređaj će prikazati ADD i STIR naizmjenično, zajedno sa vremenom inkubacije.




- 8 Otvorite poklopac i skinite gornji sloj mlijeka.
- 9 Dodajte jogurtne kulture u mlijeko i miješajte dok se ne sjedini. Zatvorite poklopac i pritisnite START/STOP da započnete proces inkubacije.
- 10 Na ekranu će se prikazati "FEr", a tajmer će početi odbrojavanje. Kada se proces inkubacije završi, uređaj će zapištati, a "END" će treperiti 3 puta na ekranu. Uređaj će nastaviti da pišti svakog minuta do 4 sata ili dok ga ne isključite.



- 11 Ohladite jogurt do 12 sati prije serviranja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Čišćenje: Pranje u mašini za posuđe i ručno pranje




Uređaj treba temeljito očistiti nakon svake upotrebe.

- 1 Isključite uređaj iz utičnice prije čišćenja.
- 2 Da biste očistili bazu kuhala i kontrolnu tablu, obrišite ih vlažnom krpom.
- 3 Posuda za kuhanje, višenamjenska posuda, silikonski prsten, reverzibilni nosač, Cook & Crisp korpa i odvojivi difuzor mogu se prati u mašini za suđe.

NAPOMENA: Nikada ne stavljajte bazu kuhala, digitalnu sondu za kuhanje ili poklopac sonde u mašinu za suđe niti ih potapajte u vodu ili bilo koju drugu tečnost.

- 4 Ventil za oslobađanje pritiska i anti-clog čep mogu se prati vodom i tečnošću za pranje suđa.
- 5 Ako su ostaci hrane zaglavljani u posudi za kuhanje, reverzibilnom nosaču ili korpi Cook & Crisp, napunite posudu vodom i ostavite da se natopi prije čišćenja. NE koristite abrazivne spužve. Ako je potrebno ribanje, koristite sredstvo za čišćenje koje nije abrazivno ili tečnost za suđe s najlonskom spužvom ili četkom.
- 6 Ostavite sve dijelove da se osuše na zraku nakon svake upotrebe.

Uklanjanje i ponovno postavljanje silikonskog prstena



Da biste uklonili silikonski prsten, nježno ga povucite van, dio po dio, iz nosača prstena. Prsten se može postaviti s bilo koje strane okrenut na gore. Da biste ga ponovo postavili, pažljivo umetnite silikonski prsten ispod nosača. Počnite s jednim dijelom i radite u oba smjera dok ne postavite posljednji dio prstena ispod nosača. Najlakše je postaviti posljednji dio prstena između dvije metalne igle.

Nakon upotrebe, uklonite ostatke hrane sa silikonskog prstena i anti-clog čepa.

Održavajte silikonski prsten čistim da biste izbjegli neugodne mirise.

Pranje u toploj vodi sa sapunom ili u mašini za suđe može ukloniti miris, ali je normalno da prsten apsorbira miris kiselih namirnica. Preporučuje se da imate više od jednog silikonskog prstena.


NE povlačite silikonski prsten prejako jer to može deformisati prsten i nosač i uticati na funkciju zaptivanja pod pritiskom. Silikonski prsten sa pukotinama, rezovima ili drugim oštećenjima treba odmah zamijeniti.

NAPOMENA: Silikonski prsten mora biti zamijenjen onim koji je specifičan za Foodi® SmartLid Multi-cooker.


Preporuka za kontrolu: Prije kuhanja sa funkcijama za "vlažno kuhanje" (Sporo kuhanje, Parenje, Pečenje/Pirjanje, Kuhanje pod pritiskom i sve COMBI-STEAM režime), preporučuje se pregled unutrašnjosti poklopca i grijaćih elemenata. Ako primijetite ostatke hrane ili nagomilanu masnoću, preporučuje se parno čišćenje uređaja (vidi uputstva ispod), a zatim brisanje unutrašnjosti poklopca.

UPUTSTVO ZA PARNO ČIŠĆENJE:

- 1 Napunite posudu sa 750 ml vode.




- 2 Pomjerite SmartLid Slider na Air Fry/ Cooker.



- 3 Izaberite opciju STEAM i podesite vrijeme na 30 minuta. Pritisnite START/STOP.
- 4 Kada vrijeme dostigne nulu i uređaj se ohladi, koristite vlažnu krpu ili spužvu da obrišete unutrašnjost poklopca i grijaće elemente.

OPREZ: Prilikom čišćenja unutrašnjosti poklopca, nemojte dodirivati ventilator.



- 5 Ponovite korake 3 i 4 po potrebi i očistite pojedinačne tačke prema potrebi.

NAPOMENA: Ako uređaj nije otvoren nakon završetka ciklusa, uređaj će preći u režim Održavanje toplote (KEEP WARM) i grejač će nastaviti sa radom.



VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Zašto mom uređaju treba toliko dugo da dođe do pritiska? Koliko vremena je potrebno da se postigne pritisak?

- Vrijeme kuhanja može varirati u zavisnosti od izabrane temperature, trenutne temperature lonca za kuhanje i temperature ili količine sastojaka.
- Provjerite da li je silikonski prsten pravilno postavljen i ravan uz poklopac. Ako je pravilno instaliran, trebalo bi da možete lagano povući prsten da se rotira.
- Provjerite da li je poklopac za pritisak potpuno zaključan i da li je ventil za oslobađanje pritiska u poziciji SEAL kada kuhate pod pritiskom.
- Uređaj neće stvoriti pritisak ako nema dovoljno tečnosti.

Zašto vrijeme odbrojava tako sporo?

- Možda ste postavili sate umjesto minuta. Prilikom podešavanja vremena, ekran će prikazivati HH, a vrijeme će se povećavati/smanjivati u minutnim koracima.

Kako mogu znati kada uređaj stvara pritisak?

- Na ekranu će se prikazati traka napretka koja prikazuje animaciju punjenja, što ukazuje da uređaj stvara pritisak.

“PrE” i pokretna svjetla prikazuju se na ekranu prilikom korištenja funkcije Pressure ili Steam ili bilo kojeg Combi-Steam režima.

- Ovo ukazuje da uređaj stvara pritisak ili se prethodno zagrijava prilikom korištenja funkcija STEAM ili PRESSURE. Kada uređaj završi sa stvaranjem pritiska, vaše podešeno vrijeme kuhanja će početi da se odbrojava.

Ima puno pare koja izlazi iz mog uređaja kada koristim funkciju Steam.

- Normalno je da para izlazi kroz ventil za oslobađanje pritiska tokom kuhanja.

Zašto ne mogu da otvorim poklopac nakon stvaranja pritiska?

- Kao sigurnosna mjera, poklopac se neće otključati dok se uređaj potpuno ne oslobodi pritiska. Okrenite ventil za oslobađanje pritiska u položaj VENT za brzo oslobađanje pare. Kratak izlazak pare će izaći iz ventila za oslobađanje pritiska. Kada se para potpuno oslobodi, uređaj će biti spreman za otvaranje.

Da li bi ventil za oslobađanje pritiska trebao biti labav?

- Da. Labav položaj ventila za oslobađanje pritiska je namjerno postavljen; omogućava brzu i laku promjenu između SEAL i VENT pozicije i pomaže u regulisanju pritiska oslobađanjem male količine pare tokom kuhanja kako bi se osigurali odlični rezultati. Molimo vas da se uvjerite da je ventil okrenut što je moguće dalje ka SEAL poziciji kada kuhate pod pritiskom i što je moguće dalje ka VENT poziciji kada brzo oslobađate pritisak.

Uređaj šišti i ne dostiže pritisak.

- Provjerite da li je ventil za oslobađanje pritiska okrenut u SEAL poziciju. Ako ste to uradili i dalje čujete glasan zvuk šištanja, to može značiti da silikonski prsten nije potpuno postavljen. Pritisnite dugme START/STOP da zaustavite kuhanje, oslobodite pritisak po potrebi i otvorite poklopac. Pritisnite silikonski prsten, uvjeravajući se da je potpuno umetnut i da ravno leži ispod nosača prstena. Kada je potpuno instaliran, trebalo bi da možete lagano povući prsten da ga rotirate.

Uređaj odbrojava naviše umjesto naniže.

- Ciklus kuhanja je završen, a uređaj je u režimu KEEP WARM.

Koliko vremena je potrebno uređaju da se oslobodi pritiska?

- Vrijeme koje je potrebno za oslobađanje pritiska zavisi od količine hrane u uređaju i može varirati od recepta do recepta. Uvijek se uvjerite da je plutajući ventil pao prije nego što pokušate da skinete poklopac. Ako uređaju treba duže nego inače da oslobodi pritisak, isključite uređaj iz struje i sačekajte da plutajući ventil padne prije nego što otvorite poklopac.



VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Pojavljuje se poruka o grešci “ADD POT” na ekranu.

- Lonac za kuhanje nije umetnut u bazu uređaja. Lonac za kuhanje je potreban za sve funkcije.

Pojavljuje se poruka o grešci “SHUT LID” na ekranu.

- Poklopac je otvoren i treba ga zatvoriti kako bi izabrana funkcija mogla da počne.

Pojavljuje se poruka o grešci “ADD WATER” na ekranu kada koristite funkcije Steam i Pressure.

- Nivo vode je prenizak. Dodajte više vode u uređaj kako bi funkcija mogla da nastavi.

Pojavljuje se poruka o grešci “NO PRESSURE” na ekranu kada koristite funkciju Pressure.

- Dodajte više tečnosti u lonac za kuhanje prije nego što ponovo pokrenete ciklus kuhanja pod pritiskom.
- Provjerite da li je ventil za oslobađanje pritiska u SEAL poziciji.
- Provjerite da li je silikonski prsten pravilno postavljen.

Pojavljuje se poruka o grešci “ERR”.

- Uređaj ne funkcioniše ispravno. Molimo kontaktirajte korisničku podršku na 0800 000 9063.

Pojavljuje se poruka o grešci “PLUG IN”.

- Umetnite kapu sonde ili digitalnu sondu za kuhanje u utičnicu kako biste započeli kuhanje.

Pojavljuje se poruka o grešci “PROBE ERROR”.

- Uređaj je dostigao maksimalno vrijeme izabrane funkcije prije nego što je sonda dostigla podešenu temperaturu.

Pojavljuje se poruka o grešci “SLIDE”.

- Pomjerite klizač u željeni položaj prije nego što izaberete funkciju kuhanja.

Pojavljuje se poruka o grešci “LOCK LID”.

- Pomjerite klizač na PRESSURE poziciju kako biste zaključali poklopac.

KORISNI SAVJETI

- 1 Za ujednačeno pečenje, uvjerite se da su sastojci poredani u ravnomjernom sloju na dnu lonca za kuhanje bez preklapanja. Ako se sastojci preklapaju, obavezno protresite na pola podešenog vremena kuhanja.
- 2 Za manje sastojke koji bi mogli da propadnu kroz preokretni stalak, preporučujemo da ih prvo umotate u papir za pečenje ili foliju.
- 3 Koristite funkciju KEEP WARM kako biste održavali hranu na toploj, sigurnoj temperaturi nakon kuhanja. Da biste spriječili isušivanje hrane, preporučujemo da držite poklopac zatvorenim i koristite ovu funkciju neposredno prije služenja.
- 4 Da biste podgrijali hranu, koristite funkciju AIR FRY.



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



**MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE OVAJ MANUAL
I DA GA ČUVATE ZA BUDUĆU REFERENCU.**

Proizvod koji je prikazan može se razlikovati od stvarnog proizvoda. Shark se stalno trudi da poboljša svoje proizvode, tako da specifikacije opisane u ovom dokumentu mogu biti podložne promjenama bez prethodne najave.

SHARK i SHARK HYDROVAC su registrovani zaštitni znakovi SharkNinja Operating LLC.

© 2023 SharkNinja Operating LLC.